

Pravo na zdravstvena zaštitu preko Centra

u skladu sa Uputstvom o načinu priznavanja prava na zdravstveno osiguranje i ostvarivanje osnovne zdravstvene zaštite određenih kategorija lica, koja nisu zdravstveno osigurana po drugom osnovu („Sl. novine Ze-do kantona“, br. 6/10, 10/10 i 1/14) imaju:

- korisnici prava na stalnu novčanu pomoć,
- lica starija od 65. godina (muškarac), odnosno 60. godina (žena),
- osobe smještene u ustanovu socijalne zaštite,
- lica sa invaliditetom i lica ometena u psihičkom ili fizičkom razvoju (iz člana 13. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Ze-do kantona)
- djeca smještena u drugu porodicu

